

Смалато
2 карты

Карл Маркс латинал совхоз Мугудайдаары отделеһиетин рабачайдара уотна сулууснаахтара 14 М-дөөх Төлөйдөөрү быһбардымыр уокурукка Варыра Кузьминичча Малышеваны депутатка кандидаттынан туруорбуттары уокурук комиссията регистрациялаата.

1958 онд ахлах ажилтан Ч.Уралын
оройн уоннун Мугудай нарийнлагар
хөдхөөтээх нэргэнийг төрөөсүт
Сана, орто үөрэхтээх, ЫБСЛС
үргэлжлээ.

Пятилётка девинэ: көдьүүс уонна хаачыстыба!

БҮНДЛЭГТЭЙ юбилейдаахь сүлжүүр бастахыг мийгарт оролцогчдийнх биеэс промьшлалын прөгпрятнелдара бөрдүүк-ууны залууныг оңоруу булаа-хын 119, оңобуллубуу бөрдүүк-ууны батарыа соруудавын 137, бийрхын толорбуутгара. Ол мөдөр асмыт сүл туһааң-ах хэмнээдөр 141,6 тыймын-ах салкүрбайдаарын алабх бө-

ПРОИЗВОДСТВО КЫАМТАЛАРЫН
ТОЛОРУ ТУНАНЬАХХА

244 тыймынча солкуобайдаа-
нынча үгү бородууксуя бата-
дыксыгы. Ити кэмгэ үлэ оно-
н тыйларынча 116,8 быры-
нынча тэҥнэспита, 8,2 ты-
мынча солкуобайдаах хамнас
кэмчүлэммитэ.

Ор зорон билигт, үлэ түмү-
р сэрлөрү кэмэйэ Үрдүгүнэн
эр сүүлчмэт. Маныаха бы-
ланы аһары толоруу гөһө орос-
туһун, хайдах хаачыстыба-
лыгы ситиһилибитэ сүрүн
быһытынан туруо-
рулар. Бу өттүнэн ыллаха, пред-
приимеларыгар итэһэстэр-быһа-
лар, туһаныллыбатах не-
мэтэстэр.

[illegible]

Ингидиниз, сүүрүн фонддалары тургын туруга кардобулга тургын эппиэттэбэт. Холон, 1976 сылга биир солкуобайрак сүүрүн фондада лесопункт 88, типографияда 99,4, отгон байл бастакы кварталга лесопункт 23, типографияда 24,2-ы харчылаах табаарынай боро-пунктга отгобулунна. «Сельхозтехника» холбобуга ааспыт сыл-га 1975 сылдаапар фонду толук-Асун; 4,6 харчынан нампанн-ца, пиредмаллибэт былааны то-онугу 6,3 бырыныанынаа-малыбатада. Ити сүүрүн фонда-лар «Уотаммыт кыамталар» кыапан туһаныллыбатахтары-гарачоо. Билинги туругунаа-продолжающейся кыамталар ак-тивий таастарын өзүү ыйааһы-нан үрдэтнэ үлэ үчүгэйдик-барат. Сорох тэрияталарга үлэ-малыаалла илик техника, обору-малына бааллар.

Дээдүмүгнэ автопарканы туу-
рны эвэрлэгдэнэ намынх. Тн
хотрофияга 2395 солкуобай сы-
наах бэчээттир массына
1160 солкуобайдаах сага ста-
тук үлээлэгчтэ: үлээлэг. Пром

комбинатка 3,7 тн-ийнча сол
куобайдаах шифовальной уонна
Фугевальной станоктар үлэ-
килэриндэ иликтэр, оттон эт-
үүт комбинатыгар 10,4 тн-ийн-
ча солкуобайдаах оборудова-
ныг ыдмаллаах сытар. Ити ий-
тэр творогу өгөрөр, морожени-
сыйтар установка курдук пэ-
ни-лиэнньэни үүт аһытгынан ха-
ач-чийыга улахан назалаах ма-

смышалар кыялан - туванымды-
баттар. Сорох тэрияталарга спи-
саниеба ыттыллахха да айы-
лаах техника, о. д. а. сүрүн сред-
стволар көмүгөр үнүлүбаккалар.
фондалар кээмөйдөрүн үрдэтэл-
лэр. Итилэр түмүктөрүгөр уонна
суоттаммыт кыамталар сита ту-
ланымдыбаттарыттан фонду то-
луууу көрдөрүүлөрө намысхатар.

Усүһүнэн, үлэ онорумтуотун былаана ааспыт сылга уонна быйыл түөрт ыйга оройуон үрдүнэн туолбут курдук. Ол гынан барап былырын олох-дьаһах, эт-үүт комбинаттара, типография, отто быйыл лесопункт толорботулар. Партия XXV съёһигэр ыйылым-бытын курдук, ончуулар боро-дууксуйаны былааны таһынан ылым үлэ онорумтуотун үрдэтин суотугар ситиһилиэхтээх. Ити биһиги промышленнай таргилтэлэриһинэн толоруллубат. Ааспыт сыл түмүгүнэн эт-үүт уонна олох-дьаһах комбинаттара былааны таһынан онорбут валовой бородууксуйалара бүтүннүүтэ көрүлүбүтүнээвэр элбэх үлэһити тутуу суотугар ылымлыбыта. Быйыл промкомбинатка былааны таһынан ончуллубут бородууксуйа баара-суова 58,2 бырыһыана үлэ онорон таһаарытын үрдэтинтээн ылымлына. Ол түмүгэр эт-үүт комбината 25,1 олох-дьаһах комбината 10,4, оттон быйыл түөрт ыйга промкомбинат 3,8 тыһыынча солкуобайдаах хамнас фондун аһары өрөс куоттаатылар. Онон үлэһит өрт хамнаһын үүнүүтэ үлэ онорумтуота үрдээһинин кытта дьүүрөлөһиһтэ бу таргилтэлэргэ көһүлүннэ.

Төрдүүнүн, матырийаалы
сырену кэмчилзэнин режима ту
туулулубатыттан былаанга кө
рүүлүбөтөх өрөскуоттар тахса
буоланнар, бородууксуя бэйа
турар сыаната үрлүк. Промком
бинат ааспыт сылга өнгөрөн та
наарар бородууксуятын 7 кө
рүштүтэн бизнотер. оттон типо
графия 1,7 тыһынча солкуо
байынан былаанга көрүүлүбү
түнээбэр мараппыттар. Байы
бистакы кварталга типографи
бородууксуя бэйаа турар сыа
натын ааспыт сыл туһалинаа
кэмшиээбэр 0,7 тыһынча сол
куобайынан ұлааттынарда. Со
дох тэриэтэлэргэ сырену, маты
рийаалы нурма быһымтына
өрөскуоттааһын, харайымы хой
туруоллаамат, учуот-отчуотун
кыйан өһөһуллубат буолан бы
лааны таһынан ночооттор таһа
рылда тураллар.

Бэсигинэн, олохуулар дуусуй хаачыстыбата көрдөбуллэргэ эппизтээбэт. Хол бур, промкомбинат быйыл бастыкы кварталлаабы олохуктары үксэ Саха АССР Олохтоох прмышленноһы министрствоты аналлаах комиссията ыппы бэрэбиэркэтиһэн брактанна. Оло

бу күйнөргө хайтаан ойгошуулан, көннөрүлэн хос үлэ таһаарылыына. Олох-дьаһах комбинатыгар түөрт төгүлүсөн ымыталыбыт ведомственной контуруол түмүгүнэн 36 ойгоһук хаачыстыбата мөлбүрүнөн сыаналанна, 2,4 тыһыынча солкубайдаах ойгоһук брактанан атыыга таһаарыллыбакка сытар; аспыт сылга 319, быйыл бастагы кварталга 137 солкубайдаах бородууксуна хаачыстыбата куһаранынан көһилиннэһэттэн төннөрүлүннэ. 5-үүт комбинатыгар 780 килограмм арыы брактанна, 580 устуука тириш буортэ бүтөллө.

Алтыһынан, үгүс тэрилтэлэргэ билигин даһаны үлэ дьыссыллининэтэ мөлтөх, кадрдар кэлэ бара тураллар, кинилэр ортолорулар кинтер-өйдөтөр үлэ ситэтэ суох, үлэ биризмэтэ толору көдүүһэ суох туһаныллар. Былырын оройуон производственай тэрилтэлэрингэр 113 киһи үлэттэн ууратыллыбыта, 183 киһи үлэҥэ санга ымыллыбыта, администрациялар көңүллээһиннэринэн 246, бөрогуудлааһынтан 91 үлэ күнэ сүтэриллибитэ. Үлэҥэ хойутаан кэллн, эрдэлээн барыы хаччыллара үгүстүк таһаарыллаллар.

Үүнээ ыйшлалыбыг итэҕэстэр туһааннаах предприятие л а р администрацияларынан, профсоюз месткомнарынан туоратылаллара арайылаар. Көдүүс үөннэ хаачыстыба пятилеткагыгар ис кыахтары мунутуурдук туһанан, камчылааһын режнимин кытаандытык тутуһан государственной былааннары, социалистической обьёктэлиститибалары халбыга суох таларын сөрүк түрөр.

И. ДЕГТЯРЕВ.

Народный блок кандидатства
**Үрдүк итэбэли
иккистээн ылла**



Одоо соторугаангта дээр
Үрүүн Күөл бөхөөлэгийн ки-
нэлэман хонгуута отгонор ходо-
этэ. Онон олохтоохтор айгуу-
ухуларын Саал Хайаттай огуу-
най бэлхиллара. Ходоуна стү-
рук сэлхитийн тобуугуан охсуу-
лар куох нлаассын отунан суу-
гунуура. Кийн киэг киэнтитэ
нолхотлоох уолаттар носилка-
рын тална курулуура. Отгон үр-
дүк сымдарын биырыгар, си-
дэрэкаэн сымэкиин тэлэмын
кырсалгар одо-аймах куохол-
ноннуура.

Оа нэмгэ алаас утгуур кыра
нмй ырааһыйада ныстык уту
саяа батадан нһнгэр холхо
битир саамай тутуах үзэһи

Билэи
ОРОЙХОММУТУГАР

Парткомга—от хомууругар бэлэмнэний

Арийах хонхутаарыта Субуруускай аатынан совхоз парткомугар от үлэтигэр бэлэмнэни туһунан бөһүрүөс дууһаллыһыллына. Уино ходоуһы ыраастааһыны, бүтэй оромүөнүн бүтэрэргэ уонна ээһиолар састааһытын аттарарга өдөөлөннөлөр уһрааһыһааһына.

От үзлэгийг түүтүүлж саби-сэбиргэли эрдэттэн булар, өрөмүйн-
мүүр шаадата миймэллина. Манган ниньэ хөдүбэ сирдэрин кэрийэн
корулгүөхтээх.

Е. ЕФИМОВ, партком секретаря.

ЧҮАППАРА САҢЫЛЫ ИИТЭЭЧЧИЛЭРЭ

Кара Марисе аатынан совхоз
Чыаппаратаары сааһыны интэр
ферманын үлэһиттэрэ сааскы
санитарыы үлэтин тэрээһиннээх-
түк ыыһыттар. Ферма ҮРДХ-
нын 122 ннэ сааһылтан түөрт кө-
рөөччү Табышев Н. Е.—91,
Попов Н. Р.—92, Попов Н. Н.—
92 уонна Решетников Г. Н.—120
обону ыһылар.

Оюул, бишр нэг саахилтай 3,2 сэр бичаачы ороонолдооро, көмө өгсөрөөлдооро эрэйиллэр.

С. ФЕДОРОВ,
«СО» общ. норр.

С. ФЕДОРОВ
в сох. общ. корр.

тэ Иван Дмитриевич Луковцев
тытарбыт тиимири балталыыр
кымынара ытыласталара. Ким
шатуна, хотуура алдыны
манна муусталара. Куруу: үө-
ро-кө, күлө-ооннуу сылдыар абы-
на-табыда бытыктаах, намыһах
үгүөхтээх сааһыра барбыт килим
күлбүт дылуу оһаада буоллум
дэ?» дээн хаадыылы көрсөрө.
Үлэ-хамнас хайдарын, ким бас-
таан пһэрин суралара. Ол быы-
һыгар биялгыи сайдыытаах
үйөдө көлхозка кала турар мо-
дуу күүстээх техниканы хайды-
кыдыүүстээхтик туһаныаха со-
төөбү туһунаа байэтин салаа-
тын этэрэ. Кыы иншпекция бу-
уйгулаах олоду ол сыыр быа-
рыгар үтүктүүэ ооннууур өрөл-
үһаныахтарыа туһунаа эмия-
талкелүүрө. Отчолорго уола Ди-

юлгүйбар, мингнэтэн үгүйх эр-
ийдлэр эбит дн санамр. Ошху-
тах үлэгнштэр сүбээрнэн үн-
лзобитнэн, олох нгн аарты-
р үгтэммитнэн барар. Вис-
такы күншртэн кнхамныг-
мн, дуулуунан хайгдан, сө-
бүдэлтн барар. Осс кншнр хэ-
түмүк ахсын куоталахыг кн-
йимлаахтар ахсаана р м г а р
лшпсэр буотар, Вочотунай
нгамотлара, бирэмийлээрн
илан барар.

Билигин Динирий аян-бастаан өлгөх, үлэ суолутар үктэнирбит. Кырыс ферматын коллективна үмүтүб. Оңно кишини үлэ мин-дырытар уһуйбуттара, комму-нистический үлэ ударнигың бо-чуоттаах аата инераллантигэр саамолоспуктара эбуот.

Күнээр-дөмдөлөр утум-ситим даан нисгитгээр. Отделение салхата Димем олохтоох үзлэгт бичиглэлтнийг салангид буюу. Күннэрийнхээ Советууг, комсомольский тэргэлтэ, активтай, комсомольчуу бичгээ үзэлнэр донутар сайн үс мийгүүлэх, дарахаттартай нийцн-тохон, турбат нийцн-түүлэх табарна.

Калин мичат сүрүнү нитин
га адаттан үлөтөт, адрдөргө
байтө көмөлөһөр киһи буолла.
Дмитрий 1974 сыллаахха мича
сүрүнү көрүүтү аройуни чө
мөһүгүн буолбута. Ити сы
«Бүтүн Союзтаагы социалисти
чскай куоталаһын кыйыһыла
да» атыгынан, БНСЛКС Б
«Ударник-74» атычегунан на
радааламмыта.

Ааспыт кыстыкка Д. Н. Жуковцев ыччат сүөһүнү интэрийдэтиибит Уорда ыччат-комсомольскай ферматтар үлээстэрин тутт хас бирдии бөрөөскүтүн кыстык сэтэ ыларга Идэтии нитограрм төлөһүтэ, Биллэн Улахан Сыллы ферматтар сиса төрүүбү тутта, юбилейдаа сылга үрдэтиилэбит эбэлээ дэстибэни ылыына.

Үүнээ илэр үлэйти оройу Советын бимбарыгар 25 №-до Уорратаагы бимбардынар уокуруктан депутатка кандидатына шкис болдоххо Эрилин Эрнтин аатынан соххо Хадаарлаады отделиениетин рабачайдыра биир санаанан туруораи, үдүк итэдэлл ессо төгүл сүктөлүлөр. Бимбардааччылар ити этебаллорин Дмитрий Илановичебстөэхтик толорорууга сячбадалабаттан.

С. АЛЕКСЕЕВ.

хәһыят-аналл. қорр.

СНИМОККА: Д. И. Дубошнев

БАСТАКЫ ЭКЗАМЕННАР

Бастакы экзамен үөрэнээччилэргэ, учууталларга уонна төрөппүттэргэ хаһан да күүтүүлээх, долгутуулаах буолла. Быйылгы экзаменнар орто оскуоланы бүтэрээччилэргэ нуучча тылыгар суругунан үлэни толоруунан сабаланылар.

Е. Н. КУРАШОВ ААТЫНАН Чурапчы орто оскуолатын кинигэ, сырдык кылааныгар учууталыска Акулина Петровна Федорова сөһүннүсүлэр темаларын дускаа суруйар. Оролор М. Горькай «Ий» диир романынан Нилэна обраһын дуу, А. П. Чехов «Вишневый сад» айымньытынан уонна «Бийиги суолбут — кырдык, көндү суола, норуот дьолун суола» диир теманы дуу ылан үлэлиэхтэрин темалар.

Экзаменга киирбэт 55 үөрэнээччинэн оскуолага уон сыл устата наар туйгуунук уонна үчүгүйдүк үөрэммит Кати Постикова, Руслан Макаров, Свят Семенов, Груня Нестроева уонна Андрей Попов үлэлэригэр «туйгун» сыаналар турдулар. 20 оро «үчүгэй», онтон атыттар «орто» сыаналарга туттардылар.

Ити барыта учууталыска А. П. Федорова үөрэтэр предметтэр үөрэнээччилэр биллэлэрэ үрдүгүн туһулуур.

Алгебрада суругунан үлэргэ бу оскуола ахсын кылаанын 74 үөрэнээччилэр сыана турда. Үөрэх бастыгынара «манна да туйгун» көрдөрүүлүннэр. Ол курдук, Тани Буришева, Вера Дьячкова, Саша Потапов, Наташа Попова, Федя Чичигинаров, Соли Синиева, Наташа Фомина «туйгуну» туттардылар. 20 үөрэнээччигэ «үчүгэй» сыана туруорулуна.

х х х

Анна Никонентьевна Баранова учууталыска МТУДАЙ ОРТО ОСКУОЛАТЫН онус кылаанын үөрэнээччилэргэ нуучча тылыгар уонна литературатыгар бастакы экзаменнар ситиһилээхтик туттардылар: 44 үөрэнээччинэн 14-дэ «туйгун» уонна «үчүгэй» сыаналарга ыланнар.

х х х

Алгебрада бастакы экзамены ЧАКЫР АБЫС КЫЛААСТААХ оскуолатын выпускниктара бука бары туттардылар. Василий Васильевич Петрову оролор 4 «туйгун» сыаналарга үөртүлэр.

х х х

АММА ОРТО ОСКУОЛАТЫН 62 выпускниктара ситин-хотуу аттестатын ылар иһин бастакы экзамены эмнэ үчүгэй бэлэниэх көрүстүлэр. Манна 20 үөрэнээччи үлэти туйгуунан уонна үчүгүйдүк сыаналана.



Эһиги бу сэмээнга көрөр оро-лоргутун нуучча тылыгар уонна литературатыгар учууталлар М. Е. Пудова, Н. Н. Васильева үөрэн-питтэра. Быйыл Хайахсыт орто оскуолатын 46 үөрэнээччи бүтэ-рин, ситин-хотуу аттестатын ылаахтаах. Кинилэр бэс ыйын 1 күнүгэр бастакы экзаменнар уонна тылыгар суругунан бука бары туттардылар, ол иһин-гар абыс оро сөһүннүсү хаа-чыстыбаа суруйдулар.

СНИМОЖКА: Хайахсыт орто оскуолатын онус кылаанын үөрэнээччилэргэ экзамен кэмнэргэ сөһүннүсү темаларын биллэннэлэр.

П. ОКОНЕШНИКОВ фотота.

Бэс ыйын киноэкрана

А. Довженко аатынан студия «ГУЛЯЦАЯ» диир хартиялаах суруйааччы Панаас Мирной итинник ааттаах кинини биллэбит романынан туруорулу-буу. Манна башкыи кыһаа Христина (артистка Людмила Гурченко) трагическай дымыката долгутуулаахтык сабарынар. Үчүгэй олоху көрдөһөн Христина куоракка тиксэр. Ол арзари эмнэ дьолу даарыа, олохор эри-эригэр даарыа буолбакка, ордук-мар төһөлөнөр.

Бир кини, кини төбө да олус тапталлаах уонна достойнай буолтун иһин, бэйэтинэн бүтүн аап дойдуну солбуйар кыага суох. «Ариенфильм» студия кэ-тит экраннаах «УЩЕЛБЕ ПОКИ-НУТЫХ СКАЗОК» диир филь-мин ис хоһооно итинник, дьол-го үйэлэр көңүлүлүттөн Үө-күү тулар, бир саамай уустук «Дьол диир тугуй?» диир ийи-тыга көрүйдүргэ аһамыт.

Көрөөччүлэр үтүө көрөхсө-биллэрин «Киргизфильм» студия уулууччулаах советскай суру-йааччы, Ленинскэй бичигэиэ лауреата Чингиз Айтматов бир ааттаах сөһүннүс олохулуубут уонна ааспыт сылга буолан аас-пыт IX Бүтүн Союзтаагы кино-

фестиваль Улахан бичигинэн кабаралаахтык «БЕЛЫЙ ПАРО-ХОД» диир кэтит экраннаах филь-м ылаага. Бу үтэ экранга тахсыта дойду культурнай олохор биллэр событиенан буол-бута. Хартияна — түгүктөх ойуур ортотугар улаанньыт сэлтэ саастаах уолчаан чугас дьолун ыар, албын, түктэри мийгэла-рын кытта көрүһүүтэ кини дууһатын долгутуутун туһунан. Сценарийын автордара — Ч. Айтматов уонна Болотбек Шам-шиев, туруорааччы-режиссер — Г. Шамшиев.

Кырамыска таһынаагы кини-лэртэн, бастатан, югославскай «НАЗОВИ ПАРОЛЬ» диир көрүү-хүт. Бу — 1969 сыллаахха Мос-квада буолбут норуоттар икки ардыларынаагы кинофестиваль Улахан Үрүң көмүс медалынан бэлэтиэммит «Кода услишишь, колокол» диир фильми саа-лаахтык Югославияда Ада дой-дуну көмүскүүр Улуу сэрип сыйларыгар антифашистскай Утарылаһы геройскай тема-тын салгыыр трилогия иккис хартиялаа, бир партизанскай этэрээт охсуһуутун дьинтээх эпизодтарын тилиннэрэн бил-лэннэр. Трилогия иккис чаа-һыл сценарийын автор уонна режиссера, эмнэ бастакытыгар курдук, — биллэһээх хорват-скай актер уонна режиссер А. Врдоляк.

Мана тэҥэ VII Москвааагы норуоттар икки ардыларынаагы кинофестиваль конкурсун кыт-тылаага английскай истори-ческай кэтит экраннаах икки сериялаах «КРОМВЕЛЬ» уонна талааннаах эдэр кыас сценада тахсыбыт күчүмүдэй суолун кэп-сир «УВЛЕЧЕННАЯ СЦЕНОЙ» диир америкайскай фильминэр бааллар.

СЭНЭЛ

С. ДАНИЛОВ

Редакция ПОЧТАТЫГАН

ЧЭЭЛ КҮӨБҮ БЫЛЫААТА

ДИРИН. Быйыл саас олус курааннаан уот барар куттаах улаатта. Онон ховууга, тыага үлэлээччилэр, булчууттар орду-рэхтөөх буолалара наада. Бир дьалабай туттууттан туһунан-айаһитигэр төһөлөөх ороосуот тахгарын умуо сүөхтээх.

Мам ыйын 25 күнүгэр Дьуоттааһы арбаа өттүгэр «Итур баһа-ра туран эрдэрин» Эрилик Эристини аатынан совхоз «Илгэ» Е. Н. Погольскай түбөһа кэһи, уот хатаммыт мастарын охторго-сөһөтөһүн уу кутан умуруорда. Ити түмүгэр баһаар барар кутта-туоратыннан. Коммунист Е. Н. Погольскай бу сырата айаһа-төһөлөөх байыан-дьолун адьархайтан быһаабатын, төһөлөөх тил-техника күнэ сүтүөхтөөһүн эрдэ өрүбүйбүтүн ааһан сиппэһи.

Ойуур баһаара барар кутталын бэйэтин булугас оһуун, ор-лоах үлэтинэн гута туораттытын иһин Е. Н. Погольскайга ма-сэргэ махтаах улахан.

Е. КОКУРОВ

ХАҢАН ОЛОХХО КИИРЭРИЙ?

Оройуон кинини арбаа өттө иһин билбэт тыаа уларыйда. Арыйах сыл иһигэр иккилани-этээстээх олохор дьыллар дьы-дэстилэр, быһата, аныгылаһы-тинтээх сага квартал үөскээтэ. Ону таһынан чааһынай маалар дьылларын ааһан сиппэһин. Итинн сэрэа нэһилиэһи ах-саана эмнэ тэһиһа үүнэр.

Арай ас атылаһар маа-һылыммыт биллиги көрдөһүлгэ

УТҮӨ КӨБҮЛЭЭНИН

ХАҢАЛЫ. Пенсонер А. Д. Бани олохор уонна үлэллэр ба-һуолэги тупсарыга үчүгэй ба-чымы саалаата. Кини бэйэтин бада өттүнэн олохтоох балыһа олбуорун иһигэр 20-тэн тахса тигирги, хатыгы, тэһиги кил-лэрен олорто. Киниге бу дьары-

ханын да эппиэттээбит, иһиге-уһун сааа, олус кыараах, кы-һах, чуолдан сааа туннуга-дээх. Быһбардааччылар, гы-ла муна сүөх, сага хараһыт-туттарар туһунан туруору-тира уон сыл буолла.

Сыл айы туттарыах бөһү-эрэнэраллар да, бичигэһа дь-ри «аалын баһа» хонто-ла. Үлэһиттэр сирдээх туруору-лара хаһан олоххо киирэр?

С. СЕМЕНОВ

Редактор А. Е. ЧИЧИГИНАРОВ

МИЧЭЭР

Новелла

Куйаас сыралланыттан кы-ратык сыһыана түбээри отчуу-уолаттар алаас саатыгар сө-рүүкүү олохбуттар. Маайаһаан-сылдыар үскэлэн уол күн дьы-ки сэмэрнэһи-сэмэрнэһи олоула-нахтан баран:

— Чагылаһан түһэн күн да күн, — онтон тохтуу түһээт, — добогтоор, тодо кыас мичэ-эри күнүгэ тэһиннэлэрий? — диир уолаттартан мыйыһаа. Кырдык да кыас араас, ча-

мэлкэй мичээри хаһа кини дууһатын хамсаһаһаар, сү-рэдэн ньүөлүһпэтээһи? Мичи-либэр хараһы ким туюхха тэ-һэбэтээһи? Итинтэи сыһааһа уолаттар мөккүһөн турбууттар. Өр мөккүһүтүгэр, Сорох хари харах мичилин хайрааһыт, со-рох күүх хараһы сандарды-быт. Онуоха тэһитчн күүх оту-штыы сыһыт уол:

— Саамай күдүү мичээр — барыларыттан ордук таһыгар кыһаһы мичилэ, — диир баран, туюх диллэр эһиэ дьэбэттэн, уолаттары көрүтүһүр. Сүөх, ким да саһарбата.

СЭНЭЛ

С. ДАНИЛОВ